



**COURA DE
HUSTE
TAU BESTIA**

NOUMS E EMPLÉCS





Courèbe ou couribe :

**Estacadé dehéns la
borde, dab û ligadé qui
ère en càmbé, puch en
hèr (cadéne) estacat à la
minyadère.**

***Qué serbéch soulamen
ental boéus ou baques.***

**Mustre d'aquéres
courèbes :
saloû de l'eslhebàdyé :
salou de haut.**

Canaule :

**Couliè de prat ou
pasteng, prou làrye enta
pourta l'esquire qui éy
plâ tiengude per lou
barradé.**

***Pourtade per la bacade
ou l'aulhade.***

**Mustre de las canaules :
aci, embach.**



La huste la méy emplegade, permou
que tién lougtéms, qu'éy lou ***réchou,***
rachou, frèchou.

Le soue bête, lounque e plegadisse,
que-s dèche maneya, u cop trempade
e cauhade.

Que pod dura lougtéms (dèts ans ou
méy).

Tilhe horte, pas ayside à tribalha, ni
sustout à oundra.

Lou coé qu'éy chic emplegat,
sounque entau besstia de tribalh
(carrêtes, bros...), chibaus e àsous
(mules e mulets adare abandounats).

Au die de oéy, lou « plastique » qu'éy
méy aisit à trivalha,... més qu'éy àute
cause !



FORMES



***Courèbe* : en U de cap en bach, barrat per û tros de huste à dus crancs, la *clau* enyassade héns lous dus hourats. Qu'éy sarrade per û quart de tour.**

***Canaule* : ordoune ta as àulhes, aloungade ta las baques. Qu'éy bourroulhade per la *brouquéte* (ue ou ues quoandes) qui trauque las dues espessous de huste e qui éy tiengude en deguens per ue *clabéte*.**

Au die de oéy, la màye part de las canaules de tout die que soun fixades bits e boulûs de hèr.

Més las canaules de passa camî per la soude, plâ emberouyides, que counserben soubén lou barradé d'autescops : brouquéte en cor, clabéte en bouch.



QUIN SE HÈNS ?

La màye part, *en case*,
dab lou sabé-ha dou
paysâ ou de l'aulhé qui
ayme à travailha la huste,
dab lous apès esprès
hèyts enta d'aquiet
prèshèyt à tems panat.

Lous mestieraus de huste
(menusès, arroudès)
qu'an dechat de-n ha.





Dressage

QUIN CAU HA ?

Ha càde û rèchou : En tems réd, quoan la sabe éy bachade, per téms de lue biélhe .

Le huste que sera plagadisse e n'abera pas nade quère.

Utis : la destrau (piole).

Sega en bilhoûs, de 1,20 m. ou 1,50 m. Que soun arrehenuts, dressats à la destrau en seguin la bête.

Trempa deguéns l'aygue penden quauques dies, puch cauha biste aban de hica sus û payère.




trempage

***Hica en forme* : fourça
la lame de rèchou sus
la payère qui serbéch
de muyou curalut.**

**Que la cau mantiéne
dinqe que sie séque.**

**Cadû que-s hè ues
quoandes payères
enta las baques e las
aulhes. Que-s en
serbéch suban la soue
idée e suban lou qui
las abera.**





Acaba la canaule : ta lèu tirade da la payère, la canaule que sera houradade enta las brouquêtes.

Que sera lissade dab papé de béyre, ou dab l'enyibane esprès hèyte. Que-s déu ayusta deplâ au coth de la bèste, e dab drin d'aysidè.

Las canaules dou bestia amountagnat que soun ***mercads e emberouyides*** de hères de modes, per l'aulhè ou per lou qui-s serbéch adayse dou coutèth e dou curadé.

Qu'an û ***aboùnde de sudyècs presentats***, méy ou mench tribalhats, soubén persounaus, e qui seguechen bèth cop las tradicions dou pùble biarnés.